

台風1115号 (1115 ROKE)

位 置 表

月 日 時	中心位置		中心 気圧 hPa	最大 風速 m/s	暴風域半径 km	強風域半径 km	大きさ・強さ 等	
	緯度	経度					大きさ	強さ
9 9 21	20.4 N	144.7 E	1008	--	---	---	熱帯低気圧発生	
10 03	20.3	143.6	1006	--	---	---		
09 15	20.2	142.8	1008	--	---	---		
21 15	20.1	141.9	1006	--	---	---		
21 21	20.4	140.9	1004	--	---	---		
11 03	20.4	139.6	1002	--	---	---		
09 09	20.3	138.5	1002	--	---	---		
15 09	20.3	137.3	1002	--	---	---		
21 09	20.5	136.4	1002	--	---	---		
12 03	20.9	135.8	1002	--	---	---		
09 09	21.5	136.2	1002	--	---	---		
15 09	21.8	136.9	1002	--	---	---		
21 09	21.9	137.5	1000	--	---	---		
13 03	22.2	138.0	1000	--	---	---		
09 15	22.6	138.3	1000	--	---	---		
15 21	23.0	138.2	998	18	---	E: 330 W: 190	—	—
21 21	23.4	138.1	998	18	---	E: 330 W: 190	—	—
14 03	23.8	137.8	998	18	---	E: 370 W: 200	—	—
09 15	24.3	137.6	996	18	---	NE: 410 SW: 220	—	—
15 21	24.6	136.9	996	18	---	NE: 410 SW: 260	—	—
21 15	25.1	135.3	994	18	---	NE: 460 SW: 260	—	—
15 03	25.3	133.5	994	18	---	N: 560 S: 280	—	—
09 15	25.4	132.5	992	18	---	N: 560 S: 280	—	—
15 21	25.7	131.5	990	20	---	NE: 520 SW: 300	—	—
21 16	25.8	131.0	990	20	---	NE: 520 SW: 300	—	—
03 09	26.0	130.4	990	20	---	NE: 520 SW: 300	—	—
15 09	26.3	130.1	990	20	---	E: 520 W: 300	—	—
21 15	26.4	129.9	985	23	---	E: 520 W: 300	—	—
03 21	26.1	129.6	985	23	---	E: 520 W: 300	—	—
17 03	25.6	129.7	985	23	---	SE: 520 NW: 300	—	—
09 15	25.2	129.7	985	23	---	SE: 460 NW: 260	—	—
15 21	25.0	129.8	980	25	---	SE: 460 NW: 260	—	—
21 18	24.8	130.3	980	30	70	SE: 460 NW: 260	—	—
18 03	24.8	130.5	975	30	90	SE: 410 NW: 260	—	—
09 12	25.3	131.1	975	30	90	E: 390 W: 220	—	—
15 12	25.6	131.0	975	30	90	E: 390 W: 220	—	—
18 15	25.9	130.8	975	30	90	E: 390 W: 220	—	—
21 18	26.1	130.7	975	30	90	E: 390 W: 220	—	—
03 21	26.2	130.5	975	30	90	E: 390 W: 220	—	—
19 00	26.3	130.5	975	30	90	E: 390 W: 220	—	—
03 06	26.4	130.4	975	30	90	E: 390 W: 220	—	—
09 12	26.5	130.5	975	30	90	E: 460 W: 300	—	—
15 09	26.7	130.5	975	30	90	E: 560 W: 370	—	—
18 12	27.2	130.6	975	30	90	E: 560 W: 370	—	—
21 15	27.7	130.4	975	30	90	E: 560 W: 370	—	—
03 18	28.0	130.3	975	30	90	E: 560 W: 460	大型	—
09 21	28.2	130.2	970	35	90	560	大型	強い
15 20	28.2	130.4	970	35	90	560	大型	強い
03 06	28.2	130.6	965	35	SE: 110 NW: 70	560	大型	強い
09 06	28.4	131.2	965	35	SE: 110 NW: 70	560	大型	強い
15 09	28.9	131.6	960	40	SE: 110 NW: 70	560	大型	強い
18 12	29.2	131.8	960	40	SE: 110 NW: 70	560	大型	強い
21 15	29.3	132.3	950	40	SE: 150 NW: 110	560	大型	強い
03 18	29.7	133.0	950	40	SE: 150 NW: 110	560	大型	強い
09 21	30.3	133.6	940	45	SE: 190 NW: 110	SE: 650 NW: 480	大型	非常に強い
15 21	30.9	134.1	940	45	SE: 190 NW: 110	SE: 650 NW: 480	大型	非常に強い

続く

月 日 時	中心位置		中心 気圧 hPa	最大 風速 m/s	暴風域半径 km	強風域半径 km	大きさ・強さ 等	
	緯度	経度					大きさ	強さ
9 21 03	31.7 N	134.7 E	940	45	SE: 190 NW: 110	SE: 600 NW: 520	大型	非常に強い
06	32.4	135.3	940	45	SE: 190 NW: 110	SE: 600 NW: 520	大型	非常に強い
09	33.0	135.9	950	40	SE: 220 NW: 150	560	大型	強い
12	33.9	136.9	950	40	SE: 220 NW: 150	560	大型	強い
14	34.7	137.6	950	40	SE: 220 NW: 150	560	大型	強い
15	34.9	137.8	955	40	SE: 220 NW: 150	560	大型	強い
18	35.9	139.2	970	35	SE: 190 NW: 110	560	大型	強い
21	37.1	140.7	975	35	SE: 190 NW: 110	560	大型	強い
22 00	38.7	142.4	975	35	SE: 190 NW: 110	SE: 650 NW: 560	大型	強い
03	40.5	143.6	975	35	SE: 190 NW: 110	SE: 650 NW: 460	大型	強い
06	41.8	145.0	975	35	SE: 190 NW: 110	SE: 650 NW: 370	大型	強い
09	42.7	146.6	980	30	SE: 150 NW: 70	SE: 650 NW: 370	大型	—
12	43.6	147.8	980	30	SE: 150 NW: 70	SE: 650 NW: 370	大型	—
15	44.5	149.0	982	---	---	---	温帯低気圧に変わる	
21	45.8	151.2	984	---	---	---		
23 03	46.8	152.9	988	---	---	---		
09	47.8	155.6	992	---	---	---		
15	49.0	159.4	996	---	---	---		
21	50.7	163.8	996	---	---	---		
24 03	51.4	167.7	998	---	---	---		
09	51.9	172.5	1000	---	---	---		
15	51.9	178.4	1000	---	---	---		
21	51.2	174.6 W	1000	---	---	---	域外	

21日14時は上陸直前の正時の値である。
21日14時頃、静岡県浜松市付近に上陸した。